WIKIPEDIA

Pteraspis

Pteraspis ialah ikan tanpa rahang dalam kumpulan Heterostraci. Badan berbentuk aliran, bahagian kepala dilindungi tempurung tebal dan besar untuk pertahankan dan serangan. Kepala seperti paruh juga mempunyai bentuk aliran membantunya berenang dengan pantas walaupun sisi kepalanya seperti sayap. Tulang duri di belakang badan turut memberi perlindungan tambahan ketika bergerak.



Artis menunjukkan Pteraspis di dasar laut

Fosil Pteraspis di sebuah muzium di Chicago, Amerika Syarikat.

Nama saintifik : Pteraspis

Saiz : 20 sm (panjang)

Makanan : Plankton

Habitat : Air cetek

Penemuan : Eropah, Amerika Utara

Zaman kehidupan : Awal Zaman Devonian

Rujukan

Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pteraspis&oldid=3912086"

Laman ini kali terakhir disunting pada 01:38, 2 Januari 2017.

Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.